



EVALUACIJA PONUDA

Uputstvo za naručioca

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
Direktorat za politiku javnih nabavki

Sadržaj

1	Formiranje komisije za sprovođenje postupka javne nabavke	3
2	Evaluacija ponuda	7
2.1	Pristup evaluaciji	7
2.2	Elementi i koraci evaluacije.....	9
2.3	Navigacija kroz evaluacionu formu	9
2.4	Osnovni podaci o ponudi	11
2.4.1	Zahtjev za pojašnjenje ponude	14
2.5	Uslovi za učestvovanje u postupku	17
2.5.1	U cjelini.....	19
2.5.2	Po partijama.....	19
2.6	Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude.....	22
2.6.1	U cjelini.....	22
2.6.2	Po partijama.....	24
2.7	Finansijski dio	29
2.7.1	U cjelini.....	29
2.7.2	Po partijama.....	31
2.8	Sumarni prikaz evaluacije	32
2.8.1	Prikaz za predsjednika komisije	32
2.8.2	Prikaz za člana komisije.....	34
3	Okončanje evaluacije i generisanje Zapisnika.....	36

1 Formiranje komisije za sprovođenje postupka javne nabavke

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke unosi se u sekciji "KOMISIJA" forme za unos/izmjenu faze.

Napomena: Komisija mora imati neparan broj članova, a minimalno 3, osim za jednostavne nabavke kod kojih je minimum 1 član. Komisija mora imati tačno jednog predsjednika.


Napomena: Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke se u opštem slučaju može razlikovati u različitim fazama višefaznih postupaka. Sistem to omogućava na osnovu ovdje opisanog načina formiranja komisije.

1. Nakon što pronađete željeni postupak u listi postupaka, klikom na dugme za izmjenu postupka ulazite u formu za izmjenu/dopunu postupka



A screenshot of a web-based procurement system. At the top, there's a header with the number 10827, the title 'Nabavka usluga putničkih agencija (cjelina)', the category 'Robe', the status 'Otvoreni postupak' (with a hand cursor icon), the responsible ministry 'Ministarstvo rada i socijalnog staranja', the date '2.3.2020 14:40', and three icons for viewing, editing, and deleting. The 'edit' icon is highlighted with a red box.

2. Zatim, u sekciji "FAZE", u listi faza potrebno je ući u formu za izmjenu faze, klikom na odgovarajuće dugme u listi akcija za datu fazu



A screenshot of the 'FAZE' (Phases) section of the procurement process. It shows a table with columns: TIP (Type), OPIS (Description), and STATUS. There is one row visible: '1 Poziv za nadmetanje' (Call for tender) with the description 'POZIV ZA JAVNO NADMETANJE'. To the right of the table are three icons: a refresh, a view, and an edit (highlighted with a red box). Above the table is a button '+ Nova faza postupka' (New phase for the process).

3. Novog člana komisije dodajete klikom na dugme "Dodaj" u sekciji "KOMISIJA"



A screenshot of the 'KOMISIJA' (Commission) section of the procurement process. It shows a table with columns: ZAGLAVLJE (Header), USLOVI I KRITERIJUMI (Conditions and Criteria), UČESNICI (Participants), KOMISIJA (Commission), UGOVORI (Contracts), and KOMUNIKACIJA (Communication). Below the table is a section titled 'KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE' (Commission for the Implementation of the Public Procurement Process) with a large red-bordered 'Dodaj' (Add) button.

4. U prozoru za pretragu korisnika, pronalazite željenog korisnika koristeći kriterijume koji su Vam na raspolaganju, na sledeći način:

- 1) najpre ograničite skup korisnika koji se pretražuje
- 2) pronađete naručioца по називу или делу назива - ова опција је доступна само уколико се додaju запослени неког другог нaručioца
- 3) pronađете конкретног корисника по корисниčком имену или имену и презимену (уколико унесете оба податка систем ће тражити само кориснике који испуњавају **OBA** критеријума, те водите рачуна о овом)
- 4) када унесете све потребне критеријуме кликнете на дугме за претрагу
- 5) из падајућег менја одаберете улогу корисника у комисији
- 6) у резултатима претrage kliknete dugme "+" u listi korisnika koje se nalazi na kraju reda sa željenim korisnikom.

PRETRAGA

Opseg korisnika

Samo moji zaposleni

1 ▾

Pretraga naručilaca po nazivu

2 ⓘ

Korisničko ime ili dio korisničkog imena

ca3user

3

Ime i prezime ili dio

3

4

Uloga

5 ▾

REZULTATI PRETRAGE

KORISNIČKO
IME

IME

PREZIME

ORGANIZACIJA

ca3user2

Petra

Marković

Ministarstvo rada i socijalnog
staranja

+

ca3user1

Veselin

Živković

Ministarstvo rada i socijalnog
staranja

+6

X Odustani

5. Ponovite korake 3 - 4 za svakog člana komisije

6. Već unijetog člana komisije brišete klikom na dugme za brisanje u listi unijetih članova

ca3user1

Petar Marković

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Predsjednik evaluacione komisije



7. Nakon što unesete sve članove komisije potrebno je da sačuvate izmjene klikom na dugme "Sačuvaj".

ŠIFRA POSTUPKA: 10817
u izradi

ZAGLAVLJE osnovni podaci	USLOVI I KRITERIJUMI u ovoj fazi postupka	UČESNICI u ovoj fazi postupka	KOMISIJA prava i uloge	UGOVORI u ovoj fazi postupka	KOMUNIKACIJA u ovoj fazi postupka
KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE					
+ Dodaj					
KORISNIČKO IME	IME I PREZIME	ORGANIZACIJA	ULOGA		
ca3user1	Veselin Živković	Ministarstvo rada i socijalnog staranja	Predsjednik evaluacione komisije		
ca3admin1	Marko Petrović	Ministarstvo rada i socijalnog staranja	Član evaluacione komisije		
ca3user2	Petra Marković	Ministarstvo rada i socijalnog staranja	Član evaluacione komisije		

Savet: Ukoliko želite listu svih zaposlenih u Vašoj organizaciji, dovoljno je čim se otvori forma za pretragu da samo kliknete na dugme za pretragu bez promjene bilo kog parametra.

Napomena: Izmjena komisije nije moguća nakon otvaranja ponuda.

2 Evaluacija ponuda

2.1 Pristup evaluaciji

Da bi korisnik sistema pristupio evaluaciji ponude podnijete u nekoj fazi postupka javne nabavke moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

- Korisnik mora biti prijavljen na sistem
- Korisnik mora biti dodat u listu članova komisije u toj fazi na način opisan u poglavљу 1
- Faza postupka javne nabavke mora biti u statusu "u toku"
- Ponude u fazi moraju biti otvorene
- Rok za donošenje odluke definisan u datoј fazi postupka mora biti u budućnosti

Napomena: Ukoliko je postupak javne nabavke u statusu "u toku", sve pristigle ponude u svakoj fazi postupka koja je "u toku" sistem će automatski otvoriti dospijećem roka definisanog u okviru faze (podatak "datum otvaranja").

Elektronsko otvaranje ponuda podrazumijeva trenutak od kojeg sistem na dalje omogućava pristup "otvorenim" ponudama svim članovima komisije, uz generisanje Zapisnika o otvaranju koji se šalje ponuđačima, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Do otvaranja neke ponude, pristup toj ponudi ima samo ponuđač koji je kreirao.

Član komisije može pristupiti evaluaciju ponude na dva načina:

- Iz glavnog menija klikom na link "Evaluacije" koji je dostupan u okviru sekcije "Moja tabla". Na strani "Evaluacije, u tabu "PONUDE" nalazi se spisak svih ponuda u okviru svih postupaka u kojima je dati korisnik predsjednik ili član komisije. Ovaj spisak možete filtrirati po trenutnom statusu evaluacije. Klikom na dugme za evaluaciju pojedinačne ponude pristupate evaluaciji ponude.

Evaluacije

FAZE evaluacija ponuda u fazi

PONUDE evaluacija pojedinačnih ponuda

Status evaluacije ponude

Opis predmeta javne nabavke [DEMO tender]
Šifra postupka 10822
Vrsta postupka Jednostavna nabavka
Vrsta faze Zahtjev za podnošenje ponuda
Narudžbač Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Naziv ponuđača ABC TRGOVINA DOO LESKOVAC
Šifra ponude 230
Datum i vrijeme podnošenja 25.2.2020 12:42
Rok za donošenje odluke 29.5.2020 17:00

Naziv ponuđača ZORICA TRŠIĆ PR UGOSTITELJSKO PEKARSKA RADNJA LOZNICA
Šifra ponude 240

Naziv ponuđača DOO Voli
Šifra ponude 246

Naziv ponuđača ABC TRGOVINA DOO LESKOVAC
Šifra ponude 247

Evaluiraj

Opis predmeta javne nabavke [proposals] Nabavka usluga putničkih agencija (cjelina)
Šifra postupka 10826

Opis predmeta javne nabavke [proposals] Nabavka usluga putničkih agencija (cjelina)
Šifra postupka 10826

Opis predmeta javne nabavke [proposals] Nabavka usluga putničkih agencija (cjelina)
Šifra postupka 10826

Stavke po strani 10 1 - 4 od 4 | < < > >|

- Kroz formu za pregled postupka javne nabavke u okviru sekcije "FAZE". Klikom na dugme za pregled ponuda u okviru faze dobijate pregled liste pristiglih ponuda. Klikom na dugme za evaluaciju pojedinačne ponude pristupate evaluaciji ponude.

Postupci > **Pregled postupka**

POSTUPAK #10822 pregleđ postupka **FAZE** u postupku **UGOVORI** u postupku **KOMUNIKACIJA** u postupku **Izmjeni postupak** **Kopiraj postupak**

VRSTA FAZE OPIS POČETAK KRAJ DATUM STATUS PODNOŠENJA OTVARANJA

Zahtjev za podnošenje ponuda	[Demo faza]	25.2.2020 12:22	25.2.2020 13:00	25.2.2020 13:00		
------------------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--

SPISAK PODNIJETIH PONUDA U FAZI POSTUPKA

NAZIV PONUĐAČA DATUM I VRJEME PODNOŠENJA ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE STATUS

ABC TRGOVINA DOO LESKOVAC	25.2.2020 12:42	29.5.2020 17:00			
Zahtjev za podnošenje ponuda	test vidljivosti j. n.	13.3.2020 12:02	30.3.2020 12:00	30.3.2020 12:00	Okončana
Zahtjev za podnošenje ponuda	saedfsd	-	-	-	U izradi

Napomena: Ponude u okviru nekih faza postupaka biće u pomenutom spisku ponuda vidljive i dostupne samo predsjedniku komisije, koji u tim slučajevima na formi za evaluaciju unosi podatke koji predstavljaju zajedničku odluku svih članova komisije. Takve su sve faze koje sadrže samo uslove za izbor najpovoljnije ponude i/ili finansijski dio ponude, bez ostalih kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.

2.2 Elementi i koraci evaluacije

Elementi evaluacije, tj. elementi ponude koji su dostupni na formi za evaluaciju zavise od vrste faze i elemenata koji su uključeni prilikom kreiranja faze, odabirom odgovarajućih opcija u zaglavlju faze:

- **Faza sadrži uslove** – indikator da faza sadrži uslove navedene u okviru postupka
- **Faza sadrži kriterijume** – indikator da faza sadrži kriterijume navedene u okviru postupka
- **Faza zahtijeva finansijski dio ponude** – indikator da ponude pristigle u fazi postupka sadrže finansijski dio

U zavisnosti od odabranih opcija, forma za evaluaciju biće sačinjena od niza različitih koraka opisanih u nastavku ovog dokumenta.

2.3 Navigacija kroz evaluacionu formu

U svakom od koraka evaluacije možete preći na sledeći ili prethodni korak (ukoliko postoje) klikom na dugme "nazad" ili "dalje".

Napomena: Ova akcija **čuva sve podatke** koji su u tom trenutku unijeti ili izmenjeni u tekućem koraku.

ZAGLAVLJE > USLOVI > KRITERIJUMI > FINANSIJSKO DIO > KRAJ

OPIS	TIP USLOVA	NAPOMENA	ODGOVOR / UTVRDENA VRJEDNOST	ISPUNJEN
Uslov 1	Obavezni uslovi	1.024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Izračunati status: Neispunjeno

Status evaluacije uslova


Komentar evaluacije

Svi koraci koje ste delimično ili potpuno završili biće obojeni u bijelo, tekući korak biće bijeli i podebljan, a koraci do kojih još uvek niste došli biće zasiviljeni.



Takođe, u bilo kom trenutku možete ući u korak koji želite klikom na naziv tog koraka. Na ovaj način možete pristupiti samo koracima koje ste već djelimično ili potpuno završili. Do koraka kojima niste prethodno nijednom pristupili (zasiviljeni koraci) ne može se doći na ovaj način

Napomena: Ova akcija **NE čuva podatke** koji su u tom trenutku unijeti ili izmenjeni u tekućem koraku.



2.4 Osnovni podaci o ponudi

ZAGLAVLJE > USLOVI > KRITERIJUMI > FINANSIJSKI DIO > KRAJ

PODACI O POSTUPKU

Šifra postupka
10822

Opis predmeta javne nabavke
[DEMO tender]

Naziv naručioца
Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Vrsta predmeta
Robe

Vrsta postupka
Jednostavna nabavka

Vrsta faze
Zahtjev za podnošenje ponuda

PODACI O PONUDI

Šifra ponude
230

Datum i vrijeme podnošenja
25.2.2020 12:42

Naziv podnosioca
ABC TRGOVINA DOO LESKOVAC

PIB
109973517

Podnijeto kao
Zajednička ponuda

OSTALI PONUĐAČI / PODUGOVARAČI

NAZIV KOMPANIJE	GRAD	PROCENAT	TIP PODUGOVORA	OPIS
PREDUZEĆE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO TRGOVANJE BELIT DOO BEOGRAD (STARI GRAD)	-	50	Ponuđač	50%

PRILOZI

Tip dokumenta Ostala dokumenta	Datum objave 25.2.2020 12:37	▼
Tip dokumenta Ostala dokumenta	Datum objave 25.2.2020 12:37	▼

POJAŠNJENJA PONUDE

Poslat zahtjev za pojašnjenje 25.2.2020 13:10
Rok za dostavljanje dopune 25.2.2020 13:15
Status Uspješno poslato u roku

PODACI O POSTUPKU

Šifra postupka
10806
Opis predmeta javne nabavke
test dopune ponude
Naziv naručioца
Software studio of excellence
Vrsta predmeta
Robe
Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Vrsta faze
Poziv za nadmetanje

PODACI O PONUDI

Šifra ponude
219
Datum i vrijeme podnošenja
18.2.2020 15:45
Naziv podnosioca
EoCompany d.o.o
PIB
789456123
Podnijeto kao
Samostalna ponuda sa podugovaračima

OSTALI PONUĐAČI / PODUGOVARAČI

NAZIV KOMPANIJE	GRAD	PROCENAT	TIP PODUGOVORA	OPIS
Dunav osiguranje doo	-	50	Podugovarač	sdsdsd dsds

PRILOZI

Nema objavljenih dokumenata.

POJAŠNJENJA PONUDE

Poslat zahtjev za pojašnjenje
21.5.2020 13:07
Rok za dostavljanje dopune
21.5.2020 13:10
Status
Nije poslato u roku

Prvi korak u evaluaciji – sekcija "zaglavlj" – sadrži osnovne podatke:

- O postupku javne nabavke
- O fazi postupka u kojoj je podnijeta ponuda
- O podnosiocu i eventualno ostalim učesnicima u ponudi. Ukoliko ponuda nije podnijeta kao samostalna, lista svih učesnika u ponudi sadrži dodatne podatke o svim učesnicima kao što su procenat učešća u ponudi, opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti ponuđač / podugovarač i sl.
- Priloge koje je podnosič podneo u okviru ponude. Ova sekcija sadrži listu svih podnetih priloga, nevezano da li se odnose na neke specifične uslove i/ili kriterijume.
- Opcija za slanje zahtjeva za pojašnjenje ponude – ova opcija dostupna je predsjedniku komisije u bilo kom trenutku procesa evaluacije. Zahtjev za pojašnjenje ponude realizuje se u skladu sa postupkom opisanim u poglaviju 2.4.1.

- Informacije o pojašnjenju ponude uz listu dokumenata koji su podneti u okviru pojašnjenja. Ove informacije podrazumijevaju:
 - Datum i vreme slanja zahtjeva
 - Datum i vreme roka za dostavljanje dopune
 - Trenutni status dopune
- Lista dokumenata u sekciji "pojašnjenja ponude" biće dostupna samo ukoliko je u nekom trenutku predsjednik komisije zahtjevao pojašnjenje ponude, a ponuđač je u predviđenom roku dostavio traženu dokumentaciju.
- Indikator ispravnosti ponude (Obavezno isključenje Član 108). Ova opcija je dostupna je samo predsjedniku komisije koji je popunjava u skladu sa odlukom komisije. Ukoliko je ponuda označena kao neispravna obavezno je unijeti razlog neispravnosti u za to predviđeno tekstualno polje. U ovom slučaju postupak evaluacije se završava, i bez prolaska kroz ostale korake korisnik biva preusmeren na poslednji korak evaluacije – sumarni prikaz.
- Lista svih uslova. Ova lista je u zaglavlju dostupna svim članovima komisije osim predsjedniku, koji pristupa ovoj listi tek u narednom koraku.

Napomena: Članovi komisije koji nisu predsjednik nemaju nikakve eksplicitne akcije u okviru evaluacije osim vrednovanja odgovora na kriterijume. Ukoliko faza ne sadrži kriterijume, evaluacija ponuda u toj fazi biće dostupna samo predsjedniku komisije. On u narednim koracima, opisanim u nastavku dokumenta, unosi podatke koje je komisija zajednički utvrdila.

The screenshot shows the eNabavke evaluation system interface. The top navigation bar includes the logo, user name 'CatAdmin1', language 'EN | ME', and a notification bell icon with '130' notifications.

The main content area displays the 'Evaluacija ponude' (Evaluation of Offer) page. The left sidebar contains links for 'Postupci', 'Novi postupak', 'Planovi', 'Novi plan', 'Registri', 'Moja tabla', 'Eksperti', 'Moja organizacija', 'Moji korisnici', 'Evaluacije', and 'Sanduče'. The right sidebar has a search bar and a 'ZAGLAVLJE > KRITERIJUMI > KRAJ' breadcrumb.

PODACI O POSTUPKU

- Šifra postupka: 21013
- Opis predmeta javne nabavke: Nabavka HW (celina bez rangiranja)
- Naziv naručioca: CaCompany1Supervisory
- Vrsta predmeta: Robe
- Vrsta postupka: Ograničeni postupak
- Vrsta faze: Poziv za nadmetanje

PODACI O PONUDI

- Šifra ponude: 301
- Datum i vrijeme podnošenja: 14.5.2020 9:18
- Naziv podnositoca: Dunav osiguranje doo
- PIB: 100001958
- Podnijeto kao: Zajednička ponuda sa podgovaračima

OSTALI PONUĐAČI / PODUGOVARAČI

NAZIV KOMPANIJE	GRAD	PROCENAT	TIP PODUGOVORA	OPIS
Belit doo	-	20	Podgovarač	
Software studio of excellence	-	10	Podgovarač	

PRILOZI

Tip dokumenta	Datum objave
Ostala dokumenta	13.5.2020 10:30

USLOVI

OPIS	TIPO USLOVA	VAŽI ZA SVE PARTIJE	ZA RANGIRANJE	ODGOVOR	NAPOMENA
Dokaz, nema rangiranja	Obavezni uslovi	Da	Ne	-	sertifikati prilozeni

2.4.1 Zahtjev za pojašnjenje ponude

Predsjedniku komisije u bilo kom trenutku procesa evaluacije dostupna je opcija slanja zahtjeva za pojašnjenje ponude, klikom na dugme "Pošalji zahtjev za pojašnjanjem", koje se nalazi u zaglavlju (prvom koraku) evaluacije.

ZAGLAVLJE > KRITERIJUMI > PARTIJE > KRAJ

Otvoreni postupak | Zajednička ponuda | >

Vrsta faze
Poziv za nadmetanje

OSTALI PONUĐAČI / PODUGOVARAČI

NAZIV KOMPANIJE	GRAD	PROCENAT	TIP PODUGOVORA	OPIS
AGRIMES PIB I MB	-	15	Podugovarač	
GRAND CENTAR D.O.O. ZLATIBOR	-	15	Podugovarač	

PRILOZI

Tip dokumenta	Datum objave
Ostala dokumenta	15.5.2020 11:22

POJAŠNJENJA PONUDE

[✉ Pošalji zahtjev za pojašnjenjem](#)

Klikom na dugme otvara se prozor u kojem je potrebno definisati rok za dostavljanje pojašnjenja, u skladu sa Zakonom, uz obavezan dokument koji predstavlja zvaničan zahtjev za pojašnjenje ponude.

Kada ste unijeli sve potrebne podatke, zahtjev za pojašnjenjem šaljete klikom na dugme "pošalji". Sve do tog trenutka eventualno završene evaluacije date ponude (evaluacije ostalih članova komisije) biće vratene u status "u toku" i nakon okončanog pojašnjenja ponude potrebno je da svi članovi komisije završe svoju evaluaciju ove ponude. Niko od članova komisije neće moći da završi evaluaciju date ponude sve do isteka roka za dopunu ili dok ponuđač eksplicitno ne označi da je završio pojašnjenje ponude.

Zahtjev za pojašnjenjem

Rok za dostavljanje dopune

|

Napomena

 Dodaj fajlove...

 Zatvori

 Pošalji

2.5 Uslovi za učestvovanje u postupku

ZAGLAVLJE	USLOVI	KRITERIJUMI	PARTIJE	KRAJ	<	>
OPIS	TIP USLOVA	NAPOMENA	VAŽI ZA SVE PARTIJE	ODGOVOR / UTVRĐENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN	
Dokaz, vazi za sve - U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom. Ispunjenošć obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to: Shodno izjašnjenju Uprave za bezbjednost hrane, veterine i fitosanitarne poslove, ponuđač u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave slijedeće dokaze (dovole, licence, odobrenja odnosno drugi akt u skladu sa zakonom i dr.): - Partija I – Svineže meso i msesne preradevinje -Ponuđač treba da dostavi Rješenje za obavljanje djelatnosti Ključne i/ili rasjecanja mesa i/ili preradu mesa i/ili Rješenje za obavljanje djelatnosti skladištenja i prodaja na veliku hrane.	Obavezni uslovi	3 sertifikata	Da	-		
Eksplicitna, vazi za sve - Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Obavezni uslovi	moze i duze	Da	180		
Eksplicitna, ne vazi za sve - U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom. Ispunjenošć obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to: Shodno izjašnjenju Uprave za bezbjednost hrane, veterine i fitosanitarne poslove, ponuđač u predmetnom postupku javne nabavke, dužni da dostave slijedeće dokaze (dovole, licence, odobrenja odnosno drugi akt u skladu sa zakonom i dr.): - Partija VI- Svineže voće i povrće - Ponuđač treba da dostavi Rješenje za obavljanje djelatnosti skladištenja i prodaja na veliku hrane i/ili Rješenje o upisu u registar primarnih proizvođača hrane biljnog porijekla (za fizička i pravna lica koja proizvode voće i povrće na teritoriji Crne Gore), Rješenje za obavljanje djelatnosti prerade voće i povrća.	Uslovi za obavljanje djelatnosti	2 sertifikata	Ne	2		
Dokaz, ne vazi za sve - U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet						

ZAGLAVLJE > **USLOVI** > KRITERIJUMI > FINANSIJSKI DIO > KRAJ

USLOVI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

OPIS	TIP USLOVA	NAPOMENA	ODGOVOR / UTVRĐENA VRJEDNOST	ISPUNJEN
Uslov 1	Obavezni uslovi		1.024	

Izračunati status: Ispunjeno

Status evaluacije uslova
Ispunjeno

Komentar evaluacije

Ukoliko faza sadrži uslove, drugi korak u evaluaciji predstavlja evaluaciju uslova za učešće u postupku javne nabavke. **Ovaj korak dostupan je samo predsjedniku komisije.**

Na formi za evaluaciju uslova nalaze se svi uslovi koji su uključeni u datu fazu, nevezano od toga da li uslov važi za sve ili samo za pojedine partije (u slučaju da se predmet javne nabavke nabavlja po partijama). U ovom koraku potrebno je za svaki od uslova odrediti:

- Podatak da li je uslov ispunjen ili nije, izborom odgovarajuće opcije. Ovu opciju unosi predsjednik na osnovu odluke komisije, za svaki od uslova pojedinačno.

USLOVI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

OPIS	TIP USLOVA	NAPOMENA	ODGOVOR / UTVRĐENA VRJEDNOST	ISPUNJEN
Priložena dokumentacija	Obavezni uslovi		1.024	

- Podatak u koloni ODGOVOR / UTVRĐENA VRJEDNOST definisan je na sledeći način:
 - Ukoliko je očekivani odgovor ponuđača eksplicitna numerička vrijednost, ova kolona sadržaće **vrijednost koju je ponuđač unio**.
 - Ukoliko je očekivani odgovor ponuđača dokaz ili slobodna forma, a dati uslov se koristi za rangiranje, neophodno je unijeti **vrijednost koju je utvrdila komisija**. Ovu vrijednost unosi predsjednik.
 - Ukoliko je očekivani odgovor ponuđača dokaz ili slobodna forma, a dati uslov se ne koristi za rangiranje, u ovu kolonu se **ne unosi nikakav podatak**.

2.5.1 U cjelini

U skladu sa unijetim indikatorima ispunjenosti svakog od uslova posebno, sistem će automatski izračunati da li ponuda ispunjava uslove, nakon čega je neophodno da predsjednik komisije unese konačnu odluku komisije po pitanju ispunjenosti uslova u za to predviđeno polje, uz opcioni komentar.

ZAGLAVLJE > USLOVI > KRITERIJUMI > FINANSIJSKI DIO > KRAJ

USLOVI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

OPIS	TIPI USLOVA	NAPOMENA	ODGOVOR / UTVRĐENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN
Priložena dokumentacija	Obavezni uslovi		1.024	<input checked="" type="checkbox"/>

Izračunati status: Ispunjeno

Status evaluacije uslova
Ispunjeno

Komentar evaluacije

Napomena: Ova opcija nije dostupna u ovom koraku evaluacije u slučaju da se predmet javne nabavke nabavlja **po partijama**.

2.5.2 Po partijama

U slučaju da se predmet javne nabavke nabavlja po partijama, u narednom koraku procesa evaluacije (korak "PARTIJE"), za svaku od partija posebno, potrebno je definisati ispunjenost skupa uslova za datu partiju. Najpre u sekciji "PARTIJE" treba odabrati partiju koja se evaluira klikom na odgovarajuću akciju u listi partija.

ZAGLAVLJE > KRITERIJUMI > PARTIJE > KRAJ

PARTIJE

RBR	OPIS PARTIJE	STATUS EVALUACIJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE (EVALUATOR)	KOMENTAR EVALUACIJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
1	Pileće meso	-	
2	Svinjsko meso	-	
3	Junetina	Ispunjeno	

Stavke po strani 10 ▾

1 - 3 od 3 |< < > >|

U prozoru za evaluaciju pojedinačne partije, u skladu sa indikatorima ispunjenosti svakog od uslova koji se odnose na tu konkretnu partiju, a koji su unijeti u prethodnom koraku "USLOVI", sistem će automatski izračunati da li ponuda ispunjava skup uslova za tu partiju.

Opis partije:
partija 1

Procijenjena vrijednost bez PDV:
25.100 EUR

Ponuđena cijena bez PDV:
22 EUR

PREGLED EVALUIRANIH USLOVA

OPIS	NAPOMENA	VAŽI ZA SVE PARTIJE	ODGOVOR / UTVRDENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN
Priložena dokumentacija		Da	4	<input checked="" type="checkbox"/>
Eksplicitna, važi za sve - Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda		Da	232	<input checked="" type="checkbox"/>

Izračunati status: Ispunjeno

Status evaluacije uslova
Ispunjeno

Komentar evaluacije uslova

KRITERIJUMI

X Zatvori

Prethodna partija < **Sledeća partija** >

Nakon toga je neophodno da predsjednik komisije unese konačnu odluku komisije po pitanju ispunjenosti uslova u za to predviđeno polje, uz opcioni komentar.

Opis partije:
partija 1
Procijenjena vrijednost bez PDV: Ponuđena cijena bez PDV:
25.100 EUR **22 EUR**

PREGLED EVALUIRANIH USLOVA

OPIS	NAPOMENA	VAŽI ZA SVE PARTIJE	ODGOVOR / UTVRĐENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN
Priložena dokumentacija	Eksplicitna, važi za sve - Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda	Da	4	
		Da	232	

Izračunati status: Ispunjeno

Status evaluacije uslova
Ispunjeno

Komentar evaluacije uslova

KRITERIJUMI

Zatvori

Prethodna partija

Sledeća partija

Ovim je obezbeđena jedinstvenost unijetih podataka o ispunjenosti i (eventualno) utvrđenih vrijednosti za svaki pojedinačni uslov – tj. ovi podaci se utvrđuju samo na jednom mestu. S druge strane omogućeno je da se ispunjenost skupa uslova za učešće određuje na nivou svake partije posebno.

Napomena: U slučaju da se predmet javne nabavke nabavlja po partijama, uslovi za koje je u postupku javne nabavke označeno da se odnose samo na pojedine partije neće se naći u listi u koraku "USLOVI" ukoliko ponuđač nije podneo ponudu za učešće u tim specifičnim partijama.

Nakon unosa svih obaveznih podataka u prozoru za evaluaciju pojedinačne partije, svi unijeti podaci se čuvaju klikom na dugme "Sledeća partija", "Prethodna partija" i "Završi evaluaciju". Takođe, ukoliko zatvorite prozor klikom na dugme "Zatvori" sistem će Vas pitati da li želite da sačuvate unijete podatke.

2.6 Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

ZAGLAVLJE	>	USLOVI	>	KRITERIJUMI	>	PARTIJE	>	KRAJ	<	>
KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNJIJE PONUDE										
OPIS	NAPOMENA			ODGOVOR	UTVRĐENA VRIJEDNOST		ISPUNJEN			
Procijenjeni rok isporuke	Do završetka radova			12	12			<input checked="" type="checkbox"/>		
Minimalni broj eksperata veci od 20				23	23			<input checked="" type="checkbox"/>		

ZAGLAVLJE	>	USLOVI	>	KRITERIJUMI	>	FINANSIJSKI DIO	>	KRAJ	<	>
KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNJIJE PONUDE										
OPIS	NAPOMENA		BR. BODOVA	ODGOVOR	BROJ BODOVA / UTVRĐENA VRIJEDNOST		ISPUNJEN			
Ocijena uticaja na životnu sredinu	Shodno ISO standardima		5	-				<input type="checkbox"/>		
Procijenjeni rok isporuke			5	15	15			<input type="checkbox"/>		
Ocijena finansijske sposobnosti			5	-				<input type="checkbox"/>		
Broj meseci garancije	Nakon završenih radova		5	12				<input type="checkbox"/>		

Ukoliko faza sadrži kriterijume, naredni korak u evaluaciji predstavlja evaluaciju kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude. **Ovaj korak dostupan je svim članovima komisije.**

2.6.1 U cjelini

Na formi za evaluaciju kriterijuma nalaze se svi kriterijumi koji su uključeni u datu fazu. U ovom koraku potrebno je za svaki od kriterijuma odrediti:

- Podatak da li je kriterijum ispunjen ili nije, izborom odgovarajuće opcije. Ovo definiše svaki član komisije posebno, na osnovu priložene dokumentacije, odgovora ponuđača i napomene.

ZAGLAVLJE	>	USLOVI	>	KRITERIJUMI	>	FINANSIJSKI DIO	>	KRAJ			
KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE											
OPIS	NAPOMENA	BR. BODOVA	ODGOVOR	BROJ BODOVA / UTVRĐENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN						
Ocjena uticaja na životnu sredinu	Shodno ISO standardima	5	-		<input type="checkbox"/>						
Procijenjeni rok isporuke		5	15	15	<input type="checkbox"/>						
Ocjena finansijske sposobnosti		5	-		<input type="checkbox"/>						
Broj meseci garancije	Nakon završenih radova	5	12		<input type="checkbox"/>						

- Podatak u koloni BR. BODOVA / UTVRĐENA VRIJEDNOST definisan je na sledeći način:
 - Ukoliko je očekivani odgovor ponuđača **eksplicitna numerička vrijednost**, a metod bodovanja **relativno**, u ovoj koloni biće upisana vrijednost koju je unio ponuđač. Sistem će po završetku evaluacije svih pristiglih ponuda u toj fazi postupka na osnovu unijetih vrijednosti izračunati dodeljeni broj bodova. Ako se kriterijum ne označi kao ispunjen ponuđač za taj kriterijum automatski dobija nula bodova.
 - Ukoliko je očekivani odgovor ponuđača **eksplicitna numerička vrijednost**, a metod bodovanja **apsolutno**, u ovoj koloni potrebno je unijeti broj bodova, u skladu sa metodologijom definisanim u tenderskoj dokumentaciji. Eksplicitna numerička vrijednost koju je naveo ponuđač nalazi se u koloni ODGOVOR. Ako se ovakav kriterijum ne označi kao ispunjen, unos broja bodova biće onemogućen, a ponuđač za taj kriterijum automatski dobija nula bodova.
 - Ukoliko je očekivani odgovor ponuđača **dokaz ili slobodna forma**, a metod bodovanja **relativno**, u ovoj koloni potrebno je unijeti vrijednost koja se utvrđuje na osnovu priložene dokumentacije. Ako je dati kriterijum označen kao ispunjen onda je obavezno unijeti utvrđenu vrijednost. U slučaju da je kriterijum neispunjeno unos utvrđene vrijednosti nije obavezan, a ponuđač za taj kriterijum automatski dobija nula bodova. Sistem će po završetku evaluacije svih pristiglih ponuda u toj fazi postupka na osnovu unijetih vrijednosti izračunati dodeljeni broj bodova.
 - Ukoliko je očekivani odgovor ponuđača **dokaz ili slobodna forma**, a metod bodovanja **apsolutno**, u ovoj koloni potrebno je unijeti broj bodova, u skladu sa metodologijom definisanim u tenderskoj dokumentaciji. Ako se ovakav kriterijum ne označi kao ispunjen, unos broja bodova biće onemogućen, a ponuđač za taj kriterijum automatski dobija nula bodova.

KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE					
OPIS	NAPOMENA	BR. BODOVA	ODGOVOR	BROJ BODOVA / UTVRĐENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN
Ocjena uticaja na životnu sredinu	Shodno ISO standardima	5	-		<input type="checkbox"/>
Procijenjeni rok isporuke		5	15	15	<input type="checkbox"/>
Ocjena finansijske sposobnosti		5	-		<input type="checkbox"/>
Broj meseci garancije	Nakon završenih radova	5	12		<input type="checkbox"/>

2.6.2 Po partijama

2.6.2.1 Korak "KRITERIJUMI"

KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE					
OPIS	NAPOMENA	ODGOVOR	UTVRĐENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN	
Procijenjeni rok isporuke		12	12	<input checked="" type="checkbox"/>	
Minimalni broj eksperata veći od 20		23	23	<input checked="" type="checkbox"/>	

U koraku evaluacije "KRITERIJUMI", na formi za evaluaciju kriterijuma nalaze se svi kriterijumi koji su uključeni u datu fazu, nevezano od toga da li kriterijum važi za sve ili samo za pojedine partie. U ovom koraku potrebno je za svaki od kriterijuma odrediti:

- Podatak da li je kriterijum ispunjen ili nije, izborom odgovarajuće opcije. Ovo definiše svaki član komisije posebno, na osnovu priložene dokumentacije, odgovora ponuđača i napomene.

KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE					
OPIS	NAPOMENA	ODGOVOR	UTVRĐENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN	
Procijenjeni rok isporuke		12	12	<input checked="" type="checkbox"/>	
Minimalni broj eksperata veći od 20		23	23	<input checked="" type="checkbox"/>	

- Podatak u koloni UTVRĐENA VRIJEDNOST, u slučaju da je metod bodovanja relativno definisan je na sledeći način:
 - Ukoliko je očekivani odgovor ponuđača eksplicitna numerička vrijednost, u ovoj koloni biće upisana vrijednost koju je unio ponuđač. Sistem će po završetku evaluacije svih pristiglih ponuda u toj fazi postupka na osnovu unijetih vrijednosti izračunati dodeljeni broj bodova. Obračun broja bodova radi se na nivou svake partie posebno.

- Ukoliko je očekivani odgovor ponuđača dokaz ili slobodna forma, u ovoj koloni potrebno je unijeti vrijednost koja se utvrđuje na osnovu priložene dokumentacije. Ako je dati kriterijum označen kao ispunjen onda je obavezno unijeti utvrđenu vrijednost. U slučaju da je kriterijum neispunjen unos utvrđene vrijednosti nije obavezan, a ponuđač za taj kriterijum automatski dobija nula bodova. Sistem će po završetku evaluacije svih pristiglih ponuda u toj fazi postupka na osnovu unijetih vrijednosti izračunati dodeljeni broj bodova. Obračun broja bodova radi se na nivou svake partije posebno.
- U koloni **UTVRĐENA VRIJEDNOST**, u slučaju da je metod bodovanja apsolutno, stoji informacija da se dati kriterijum ocenjuje u narednom koraku evaluacije – "PARTIJE".

U opštem slučaju različite partije mogu imati i različit broj kriterijuma (postoje kriterijumi specifični samo za pojedine partije) i različitu raspodelu bodova za kriterijume (npr. za partiju 1 kriterijumi 1 i 2 nose po 20 bodova, a za partiju 2 kriterijumi 1, 2 i 3 nose po 10 bodova). Iz ovog razloga svi kriterijumi koji se ocenjuju absolutno moraju biti ocenjeni za svaku partiju posebno.

Ovim je obezbeđeno da su podatak o ispunjenosti i (eventualno) utvrđena vrijednost za svaki pojedinačni kriterijum jedinstveni – tj. utvrđuju se samo na jednom mestu.

Napomena: U slučaju da se predmet javne nabavke nabavlja po partijama, kriterijumi koji su u postupku javne nabavke označeni da se odnose samo na pojedine partije neće se naći u ovoj listi ukoliko ponuđač nije podneo ponudu za učešće u tim specifičnim partijama.

KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE					
OPIS	NAPOMENA	BR. BODOVA	ODGOVOR	BROJ BODOVA / UTVRĐENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN
Ocijena uticaja na životnu sredinu	Shodno ISO standardima	5	-		<input type="checkbox"/>
Procijenjeni rok isporuke		5	15	15	<input type="checkbox"/>
Ocijena finansijske sposobnosti		5	-		<input type="checkbox"/>
Broj meseci garancije	Nakon završenih radova	5	12		<input type="checkbox"/>

2.6.2.2 Korak "PARTIJE"

ZAGLAVLJE	>	USLOVI	>	KRITERIJUMI	>	PARTIJE	>	KRAJ
PARTIJE								
RBR OPIS PARTIJE STATUS EVALUACIJE USLOVA (EVALUATOR) KOMENTAR EVALUACIJE USLOVA STATUS EVALUACIJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE (EVALUATOR) KOMENTAR EVALUACIJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE								
1 Oprema za server salu	-	-	-	-	-	-		
2 Računarska oprema	-	-	-	-	-	-		
Stavke po strani	10	▼	1 - 2 od 2					
< < > >								

Najpre u sekciji "PARTIJE" treba odabratи partiju koja se evaluira klikom na odgovarajuću akciju u listi partija.

RBR OPIS PARTIJE	STATUS EVALUACIJE USLOVA (EVALUATOR)	KOMENTAR EVALUACIJE USLOVA	STATUS EVALUACIJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE (EVALUATOR)	KOMENTAR EVALUACIJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
1 Oprema za server salu	-	-	-	
2 Računarska oprema	-	-	-	

U prozoru za evaluaciju pojedinačne partije, u sekciji "KRITERIJUMI" biće prikazana lista svih kriterijuma, sa podacima utvrđenim u prethodnom koraku evaluacije – ispunjenost i utvrđena vrijednost ako postoji.

Za sve kriterijume kod kojih je metod bodovanja apsolutno potrebno je unijeti broj bodova, ukoliko su u prethodnom koraku označeni kao ispunjeni. Ukoliko su pak u prethodnom koraku označeni kao neispunjeni, umesto polja za unos bodova stajaće informacija da ti kriterijumi nose nula bodova.

KRITERIJUMI

OPIS	BR. BODOVA	NAPOMENA	ODGOVOR	BROJ BODOVA / UTVRĐENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN
Procijenjeni rok isporuke	5	Do završetka rada	12	12	<input checked="" type="checkbox"/>
Minimalni broj eksperata veci od 20	15		23	23	<input checked="" type="checkbox"/>

PREDMET NABAVKE

RBR	OPIS PREDMETA NABAVKE ILI DIJELA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI	UKUPNA CIJENA	ISPUNJEN BEZ PDV
1	Mrežni kablovi za server salu	Minimalna dužina kabla 2m	12	12 kom	1 EUR	12 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Mrežni kontektori	Cat. 6 UTP žensko-ženski	12	10 kom	1 EUR	10 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

Izračunati status: Ispunjeno

Status evaluacije tehničke specifikacije

Ispunjeno

Komentar evaluacije tehničke specifikacije

Zatvori

Prethodna partija

Sledeća partija

Opis partije:
Pileće meso

Procijenjena vrijednost bez PDV:
2.000 EUR

Ponuđena cijena bez PDV:
149,5 EUR

KRITERIJUMI

OPIS	BR. BODOVA	NAPOMENA	ODGOVOR	BROJ BODOVA / UTVRĐENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN
Eksplicitna, relativno, manje je bolje, globalni	10	u skladu sa zahtevom	4	4	
Eksplicitna, relativno, vise je bolje, globalni	10	obuceni zaposleni	2	2	
Dokaz, relativno, vise je bolje, globalni	10	svinjetina A klase	-	1	
Dokaz, relativno, manje je bolje, globalni	10	sertifikat za junetinu	-	ovaj kriterijum je u prethodnom koraku označen kao neispunjeno i u skladu s tim nosi 0 bodova	
Eksplicitna, apsolutno, vise je bolje, globalni	10	u skladu sa zahtevom	4		
Dokaz, apsolutno, vise je bolje, globalni	10	u skladu sa zahtevom	-		

Zatvori

Prethodna partija

Sledeća partija

Nakon unosa svih obaveznih podataka u prozoru za evaluaciju pojedinačne partije, svi unijeti podaci se čuvaju klikom na dugme "Sledeća partija", "Prethodna partija" i "Završi evaluaciju" ili ukoliko zatvorite prozor klikom na dugme "Zatvori" sistem će Vas pitati da li želite da sačuvate unijete podatke.

2.7 Finansijski dio

2.7.1 U cjelini

ZAGLAVLJE > USLOVI > KRITERIJUMI > **FINANSIJSKI DIO** > KRAJ

Procijenjena vrijednost bez PDV
102.000 EUR

Ponuđena cijena bez PDV
96.700 EUR

PREGLED EVALUIRANIH USLOVA

OPIS	NAPOMENA	ODGOVOR / UTVRDENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN
Uslov 1		1.024	
Status evaluacije uslova (evaluator) Ispunjeno			
Komentar evaluacije uslova			

PREGLED EVALUIRANIH KRITERIJUMA

OPIS	NAPOMENA	BR. BODOVA	ODGOVOR	BROJ BODOVA / UTVRDENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN
Kriterijum 1 - Relativno		30	2.048	2.048	

PREDMET NABAVKE

RBR	OPIS PREDMETA NABAVKE ILI DIJELA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI BEZ PDV	UKUPNA CIJENA BEZ PDV	ISPUNJEN
1	Meso	Juneći but bez kosti, svježi komad od 1kg	Juneći but	1.900 kg	30 EUR	57.000 EUR	<input type="checkbox"/>
2	Meso	Juneće, mljeveno meso pakovanje 1kg	Juneće, mljeveno meso pakovanje 1kg	1.400 kg	26 EUR	36.400 EUR	<input type="checkbox"/>
3	Meso	Juneće meso rebra (iskidano na manje komade)	Juneće meso rebra	150 kg	22 EUR	3.300 EUR	<input type="checkbox"/>

Izračunati status: Neispunjeno

Finalni status evaluacije

U slučaju da se predmet javne nabavke nabavlja u cjelini, u koraku evaluacije "FINANSIJSKI DIO", na formi za evaluaciju finansijskog dijela ponude, nalaze se sve stavke koje predstavljaju tehničke karakteristike ili specifikaciju predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova, sa ponuđenom cijenom za svaku od stavki. **Ovaj korak dostupan je samo predsjedniku komisije.**

U ovom koraku potrebno je za svaku od stavki odrediti podatak da li je stavka ispunjena ili nije, izborom odgovarajuće opcije. Ovu opciju unosi predsjednik na osnovu odluke komisije, za svaku stavku pojedinačno.

PREDMET NABAVKE							
RBR	OPIS PREDMETA NABAVKE ILI DIJELA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI BEZ PDV	UKUPNA CIJENA BEZ PDV	ISPUNJEN
1	Meso	Juneći but bez kosti, svježi komad od 1kg	Juneći but	1.900 kg	30 EUR	57.000 EUR	<input type="checkbox"/>
2	Meso	Juneće, mljeveno meso pakovanje 1kg	Juneće, mljeveno meso pakovanje 1kg	1.400 kg	26 EUR	36.400 EUR	<input type="checkbox"/>
3	Meso	Juneće meso rebra (iskidano na manje komade)	Juneće meso rebra	150 kg	22 EUR	3.300 EUR	<input type="checkbox"/>

U skladu sa unijetim indikatorima ispunjenosti svake od stavki posebno, sistem će automatski izračunati finalni status evaluacije, nakon čega je neophodno da predsjednik komisije unese konačnu odluku komisije po pitanju ovog statusa, uz opcioni komentar.

ZAGLAVLJE > USLOVI > KRITERIJUMI > FINANSIJSKI DIO > KRAJ
< >

Ispunjeno

Komentar evaluacije uslova

PREGLED EVALUIRANIH KRITERIJUMA

OPIS	NAPOMENA	BR. BODOVA	ODGOVOR	BROJ BODOVA / UTVRDENA VRJEDNOST	ISPUNJEN
Kriterijum 1 - Relativno		30	2.048	2.048	<input checked="" type="checkbox"/>

PREDMET NABAVKE

RBR	OPIS PREDMETA NABAVKE ILI DIJELA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI BEZ PDV	UKUPNA CIJENA BEZ PDV	ISPUNJEN
1	Meso	Juneći but bez kosti, svježi komad od 1kg	Juneći but	1.900 kg	30 EUR	57.000 EUR	<input type="checkbox"/>
2	Meso	Juneće, mljeveno meso pakovanje 1kg	Juneće, mljeveno meso pakovanje 1kg	1.400 kg	26 EUR	36.400 EUR	<input type="checkbox"/>
3	Meso	Juneće meso rebra (iskidano na manje komade)	Juneće meso rebra	150 kg	22 EUR	3.300 EUR	<input type="checkbox"/>

Izračunati status: Neispunjeno

Finalni status evaluacije
 ▼

Komentar evaluacije

2.7.2 Po partijama

ZAGLAVLJE	>	USLOVI	>	KRITERIJUMI	>	PARTIJE	>	KRAJ
PARTIJE								
RBR	OPIS PARTIJE		STATUS EVALUACIJE USLOVA (EVALUATOR)	KOMENTAR EVALUACIJE USLOVA	STATUS EVALUACIJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE (EVALUATOR)	KOMENTAR EVALUACIJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE		
1	Oprema za server salu		-	-	-	-		
2	Računarska oprema		-	-	-	-		
Stavke po strani				1 - 2 od 2 < < > >				

U slučaju da se predmet javne nabavke nabavlja po partijama, u koraku "PARTIJE" procesa evaluacije, za svaku od partija posebno, potrebno je evaluirati finansijski dio ponude. Najpre u sekciji "PARTIJE" treba odabrati partiju koja se evaluira klikom na odgovarajuću akciju u listi partija.

PARTIJE								
RBR	OPIS PARTIJE		STATUS EVALUACIJE USLOVA (EVALUATOR)	KOMENTAR EVALUACIJE USLOVA	STATUS EVALUACIJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE (EVALUATOR)	KOMENTAR EVALUACIJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE		
1	Oprema za server salu		-	-	-	-		
2	Računarska oprema		-	-	-	-		

U prozoru za evaluaciju pojedinačne partije, u okviru sekcije "PREDMET NABAVKE", nalaze se sve stavke koje predstavljaju tehničke karakteristike ili specifikaciju predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova za datu partiju, sa ponuđenom cenom za svaku od stavki. Ovaj korak dostupan je samo predsjedniku komisije.

U ovom koraku potrebno je za svaku od stavki odrediti podatak da li je stavka ispunjena ili nije, izborom odgovarajuće opcije. Ovu opciju unosi predsjednik na osnovu odluke komisije, za svaku stavku pojedinačno.

PREDMET NABAVKE								
RBR	OPIS PREDMETA NABAVKE ILI DIJELA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI BEZ PDV	UKUPNA CIJENA BEZ PDV	ISPUNJEN	
1	Mrežni kablovi za server salu	Minimalna dužina kabla 2m	12	12 kom	1 EUR	12 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Mrežni kontektori	Cat. 6 UTP žensko-ženski	12	10 kom	1 EUR	10 EUR	<input type="checkbox"/>	

U skladu sa unijetim indikatorima ispunjenosti svake od stavki posebno, sistem će automatski izračunati finalni status ispunjenosti tehničke specifikacije, nakon čega je neophodno da predsjednik komisije unese konačnu odluku komisije po pitanju ovog statusa, uz opcioni komentar.

PREDMET NABAVKE						CIJENA PO JEDINICI BEZ PDV	UKUPNA CIJENA	ISPUNJEN
RBR	OPIS PREDMETA NABAVKE ILI DIJELA NABAVKE	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA				
1	Mrežni kablovi za server salu	Minimalna dužina kabla 2m	12	12 kom		1 EUR	12 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Mrežni kontektori	Cat. 6 UTP žensko-ženski	12	10 kom		1 EUR	10 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

Izračunati status: Ispunjeno

Status evaluacije tehničke specifikacije
 Neispunjeno

Nakon unosa svih obaveznih podataka u prozoru za evaluaciju pojedinačne partije, svi unijeti podaci se čuvaju klikom na dugme "Sledeća partija", "Prethodna partija" i "Završi evaluaciju" ili ukoliko zatvorite prozor klikom na dugme "Zatvori" sistem će Vas pitati da li želite da sačuvate unijete podatke.

2.8 Sumarni prikaz evaluacije

U slučaju da su svi neophodni podaci u okviru svakog od koraka evaluacije ispravno unijeti, čime je evaluacija kompletirana, poslednji korak procesa evaluacije predstavlja sumarni prikaz podataka unijetih u svim pojedinačnim koracima evaluacije, uz obaveštenje da evaluacija može biti završena.

U slučaju da nešto nije ispravno unijeto sistem će Vas obavestiti o tome.

Sumarni prikaz ispravno kompletirane evaluacije se razlikuje za predsjednika i ostale članove komisije.

2.8.1 Prikaz za predsjednika komisije

Predsjednik komisije vidi sekcije u skladu sa tipom faze odnosno elementima koje faza sadrži, kako je opisano u poglavlju 2.2.

ISPRAVNOST PONUDE

Sekcija sadrži podatak o ispravnosti ponude i eventualno razlog neispravnosti, ukoliko je ponuda označena kao neispravna.

ISPUNJENOST USLOVA

Ova sekcija se vidi samo ako je ponuda ispravna (definisano u prethodnoj sekciji) i ako faza uključuje uslove za izbor najpovoljnije ponude.

Ova sekcija sadrži tabelu svih uslova uz oznaku da li je uslov ispunjen ili neispunjen. U slučaju nabavke u celini ispod ove tabele nalazi se status ispunjenosti uslova koji je unio predsjednik, uz opcionalni komentar

evaluacije. U slučaju nabavke po partijama ovaj podatak se ne nalazi na ovom mestu, već se određuje za svaku partiju posebno i prikazuje u sekciji "SPECIFIKACIJA".

Ako je ponuda neispravna neće postojati ni ova ni naredne sekcije.

SPECIFIKACIJA

Ova sekcija postoji samo u slučaju:

- ponuda je ispravna
- predmet nabavke se nabavlja u celini, faza uključuje finansijski dio ponude, a uslovi su ispunjeni (prethodna sekcija)
- predmet nabavke se nabavlja po partijama, a faza uključuje finansijski dio ponude i/ili uslove

Ukoliko se predmet nabavlja u celini ova sekcija sadrži podatak o statusu ispunjenosti tehničke specifikacije i opcioni komentar komisije.

Ukoliko se predmet nabavlja po partijama onda je ovaj status prikazan u tabeli partija, za svaku partiju posebno. U slučaju da faza uključuje uslove za učešće u postupku, tabela partija uključuje i podatak o ispunjenosti uslova, za svaku partiju posebno.

The screenshot shows the software's navigation bar at the top: ZAGLAVLJE > USLOVI > KRITERIJUMI > FINANSIJSKI DIO > KRAJ. Below the navigation, there is a green banner with the text: MOŽETE ZAVRŠITI EVALUACIJU. The main content area is titled SPECIFIKACIJA. It contains sections for ISPRAVNOST PONUDE and ISPUNJENOST USLOVA. The ISPRAVNOST PONUDE section states: Podnijeta ponuda je ispravna. The ISPUNJENOST USLOVA section displays a table:

OPIS	TIPO USLOVA	NAPOMENA	ODGOVOR / UTVRĐENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN
Minimalni obrt preduzeca od 1mil. EUR	Obavezni uslovi	Tolerancija ~10%	15	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Prethodno iskustvo u sличnim poslovima	Obavezni uslovi	-	-	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Below the table, there is a note: Status evaluacije uslova (evaluator)
Ispunjeno
Komentar evaluacije uslova

The SPECIFIKACIJA section includes: Procijenjena vrijednost bez PDV
4.000 EUR
Status evaluacije tehničke specifikacije (evaluator)
Ispunjeno
Komentar evaluacije tehničke specifikacije

ZAGLAVLJE > USLOVI > KRITERIJUMI > PARTIJE > KRAJ

MOŽETE ZAVRŠITI EVALUACIJU.

ISPRAVNOST PONUDE

Podnijeta ponuda je ispravna

ISPUNJENOST USLOVA

OPIS	TIP USLOVA	NAPOMENA	VAŽI ZA SVE PARTIJE	ODGOVOR / UTVRDENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN
Prethodno iskustvo u slicnim poslovima	Obavezni uslovi		Da	4	<input checked="" type="checkbox"/>
Minimalni obrt preduzeca od 1mil. EUR	Obavezni uslovi	Tolerancija ~10%	Da	232	<input checked="" type="checkbox"/>

SPECIFIKACIJA

RBR OPIS PARTIJE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV	STATUS EVALUACIJE USLOVA (EVALUATOR)	KOMENTAR EVALUACIJE USLOVA	STATUS EVALUACIJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE (EVALUATOR)	KOMENTAR EVALUACIJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
1 Oprema za server salu	25.100 EUR	Ispunjeno	-	Ispunjeno	-
2 Računarska oprema	25.050 EUR	Ispunjeno	-	Ispunjeno	-

2.8.2 Prikaz za člana komisije

Ako predsjednik komisije nije završio evaluaciju date ponude, ostalim članovima komisije biće vidljiva sekcija:

PREGLED ODLUKE KOMISIJE

Ova sekcija sadrži poruku: "Odluka komisije još uvijek nije unijeta od strane predsjednika."

Ako je predsjednik komisije završio evaluaciju date ponude, ostalim članovima komisije biće vidljive sve sekcije u skladu sa pravilima opisanim u poglavljju 2.8.1.

Napomena: Ispravno kompletiranu evaluaciju završavate klikom na dugme "završi". Sve dok eksplicitno ne završite evaluaciju klikom na ovo dugme sistem će smatrati da je evaluacija još uvek u toku, a vi se možete vraćati na prethodne korake i menjati podatke po potrebi. Da biste uspješno okončali evaluaciju cijele faze postupka, kako je opisano u poglavljju 3, potrebno je da svaku pojedinačnu evaluaciju svake podnijete ponude u datoј fazi završite na ovdje opisan način.

ZAGLAVLJE > KRITERIJUMI > PARTIJE > KRAJ

ZAVRŠI

MOŽETE ZAVRŠITI EVALUACIJU.

PREGLED ODLUKE KOMISIJE

Odluka komisije još uvijek nije unijeta od strane predsjednika.

ZAGLAVLJE > USLOVI > KRITERIJUMI > PARTIJE > KRAJ

ZAVRŠI

MOŽETE ZAVRŠITI EVALUACIJU.

ISPRAVNOST PONUDE

Podnijeta ponuda je ispravna

ISPUNJENOST USLOVA

OPIS	TIP USLOVA	NAPOMENA	VAŽI ZA SVE PARTIJE	ODGOVOR / UTVRDENA VRIJEDNOST	ISPUNJEN
Prethodno iskustvo u slicnim poslovima	Obavezni uslovi		Da	4	<input checked="" type="checkbox"/>
Minimalni obrt preduzeca od 1mil. EUR	Obavezni uslovi	Tolerancija ~10%	Da	232	<input checked="" type="checkbox"/>

SPECIFIKACIJA

RBR OPIS PARTIJE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST BEZ PDV	STATUS EVALUACIJE USLOVA (EVALUATOR)	KOMENTAR EVALUACIJE USLOVA	STATUS EVALUACIJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE (EVALUATOR)	KOMENTAR EVALUACIJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
1 Oprema za server salu	25.100 EUR	Ispunjeno	-	Ispunjeno	-
2 Računarska oprema	25.050 EUR	Ispunjeno	-	Ispunjeno	-

3 Okončanje evaluacije i generisanje Zapisnika

Nakon što su sve podnijete ponude u okviru neke faze uspešno evaluirane, predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke može inicirati okončanje evaluacije i generisanje Automatskog Zapisnika o vrednovanju ponuda.

Klikom na link "Evaluacije", koji je dostupan u okviru sekcije glavnog menija "Moja tabla", pristupate stranici za evaluacije. U tabu "FAZE" nalazi se spisak svih faza u okviru svih postupaka u kojima ste predsjednik komisije.

The screenshot shows the eNabavke system interface. On the left, there is a sidebar with various menu items: Postupci, Novi postupak, Planovi, Novi plan, Registri, Moja tabla (with sub-options: Moja organizacija and Evaluacije, the latter being highlighted with a red box), Sanduče. The main content area has a header 'Evaluacije'. Below it, there are two tabs: 'PONUDE evaluacija pojedinačnih ponuda' and 'FAZE evaluacija ponuda u fazi', with 'FAZE' currently selected and highlighted with a red box. The main content area displays a table titled 'EVALUACIJE U TOKU' with two rows of data. The first row is for a tender (tenderer: Nabavka usluga putničkih agencija (cjelina), ID: 10822) and the second for a public notice (POZIV ZA JAVNO NADMETANJE, ID: 10826). Both rows show evaluation details: description, phase type, deadline, and status ('EVALUIRANO'). At the bottom, there are pagination controls: 'Stavke po strani' set to 10, and page navigation buttons.

Za svaku fazu u listi prikazan je status:

- **Evaluacije pojedinačnih ponuda u toku** – ovo je inicijalni status svake faze nakon otvaranja ponuda. Klikom bilo gde na red tabele imate uvid u detaljniji pregled koji sadrži listu svih ponuda koje su podnijete u toj fazi kao i podatak koliko članova komisije je do tog trenutka završilo proces evaluacije svake od ponuda.
Ukupan broj članova komisije koji treba da evaluiraju ponudu zavisi od vrste faze. U skladu sa napomenom u poglavlju 2.4, ukoliko faza ne sadrži kriterijume, evaluacija ponuda u toj fazi biće dostupna samo predsjedniku komisije.

Opis predmeta javne nabavke Nabavka materijala Šifra postupka 10822	Vrsta faze Zahtjev za podnošenje ponuda Opis faze postupka Poziv za nadmetanje	Rok za donošenje odluke 29.5.2020 17:00	Status Evaluacije pojedinačnih ponuda u toku
ŠIFRA PONUDE	NAZIV PONUĐAČA	EVALUIRANO	
230	ABC TRGOVINA DOO LESKOVAC	0 od 1	

- **Spremno za rangiranje** – faza dobija ovaj status nakon što su svaku od podnetih ponuda evaluirali svi potrebni članovi komisije. Kada se faza nalazi u ovom statusu, klikom na dugme "Rangiranje ponuda" sistem će rangirati sve ponude u dатој fazi uz generisanje Zapisnika o otvaranju koji se šalje ponuđačima, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Opis predmeta javne nabavke Nabavka materijala Šifra postupka 10822	Vrsta faze Zahtjev za podnošenje ponuda Opis faze postupka Poziv za nadmetanje	Rok za donošenje odluke 29.5.2020 17:00	Status Spremno za rangiranje
ŠIFRA PONUDE	NAZIV PONUĐAČA	EVALUIRANO	
230	ABC TRGOVINA DOO LESKOVAC	1 od 1	
▷ Rangiranje ponuda			

- **Završena evaluacija** – faza dobija ovaj status nakon uspešno okončanog postupka opisanog u prethodnoj tački. Sve evaluacije pojedinačnih ponuda, za svakog člana komisije, postaju zakључane za izmjene.

Opis predmeta javne nabavke Nabavka opreme za server salu Šifra postupka 21000	Vrsta faze Poziv za nadmetanje Opis faze postupka sev uključujem	Rok za donošenje odluke 29.5.2020 14:00	Status Završena evaluacija
ŠIFRA PONUDE	NAZIV PONUĐAČA	EVALUIRANO	
278	Dunav osiguranje doo	3 od 3	
279	EoCompany1 d.o.o	3 od 3	

Ovim korakom završena je procedura evaluacije faze u okviru postupka javne nabavke.